

TAFULA RA MINKUNGHATO YO DYONDZISA LERI NGA PFUXETIWA (ENDZHAKU KA COVID - 19)

GIREDI YA 4 KOTARA YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 1 – 2	<p>U yingisela eka no landzelela swileriso,</p> <p>xik, swileriso swo endla swo karhi.</p> <p>(Mahlambelo ya mavoko)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U tsundzuka maendlelo • U kombisa swihlawulekisi swa xitshuriwa xa swileriso • U tiva tinhlokomhakankulu • U nyika swileriso leswi twalaka, xik, maendlelo ya sangweji • U endla tinotsi no tirhisa swileriso leswi a swi hlayeke • U vutisa swivutiso ku kuma nhlamuselo • U nyika vonelo hi matwisisekelo ya swileriso 	<p>U hlaya xitshuriwa xa swileriso (Xa Covid-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba eka nhlokomhaka na wifaniso • U tirhisa maqhingana yo hlaya: ku bvumba, vuthala bya mbagu • U kanela vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa • U kanela ndzandzelelano wa swileriso • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito 	<p>U tsala xitshuriwa xa swileriso, (xik, maendlelo ya sanithayiza ya mavoko)</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke tanihi rimba • U xaxameta mahungu hi ndlela leyinene • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku tumbuluxa tindzimana leti khomaneke • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, na mahikahatelo lawa ya faneleke • U andlala ntirho hi ndlela leyi baseke a tirhisa tinhlokomhaka na ku tsalanganisa swivandla exikarhi ka tindzimana 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mapfuna maendli, marhavi ya maendli, mahlayelo ya maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nkarhi lowu taka</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku avanyisa marito, ku tirhisa dikixinari</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • Ku andla 	
GIREDI YA 4 KOTARA YA 3				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 1 – 2	<p>U yingisela xitori xo koma Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: • Ku bvumba • U kombisa swimunhuhatwa. • U tsundzuka timhakankulu • U hlamula swivutiso swa nomo (Xikambelantwisiso xo yingisela) 	<p>U hlaya xitori xo koma</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM).</p> <p>Ku tilulamisela ku hlaya: a bvumba ku ya hi nlokompaka na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa maqhinga yo hlaya: U bvumba hi ku tirhisa dyondzo ya mimpfumawulo na vuthala bya mbangu 	<p>U tsala xitori hi ku ya hi ntokoto wa yena / leswi humeleleke</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokompaka • U tirhisa xivumbeko xa xitori tanihi rimba • U katsa swimunhuhatwa • U tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, na mapeletelo • U tirhisa ntivomarito wo hambana lowu yelanaka na nhlokompaka <p>U tumbuluxa Dikixinari ya yena n'wini</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwampfilungano</p> <p>Nhlamuselo ya rito: rito rin'we ku hlamusela xivulwana</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • U kanela ntivomarito wuntshwa wo huma eka xitshuriwa lexi hlayiweke • U kombisa no nyika vonelo hi swimunhuhatwa • U nyika no hlamusela matitwelo ya yena hi xitshuriwa • U hlayela ehenhla hi mavulelo ya kahle ya marito, mavulelo ya swivulwanahava, rivilo • U tirhisa dikixinari <p>U ehleketa hi xitshuriwa, a hlaya a ntshuxekile</p>	<p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku pfampfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku lulamisa swihoxo na • Ku andlala 	
GIREDI YA 4 KOTARA YA 3				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 3 – 4	<p>U yingisela na ku kanela xitshuriwa xa mahungu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U kanela vuxokoxoko byo karhi 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu,</p> <p>xik, hi timhaka ta swa vanhu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: 	<p>U tsala ndzimana yo hlamusela (2 wa tindzimana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke tanihi rimba 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mahlanganisi, vundhawu,</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nkarhi lowu nga hundza lowu yaka emahlweni, nkarhi lowu taka lowu yaka emahweni</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Ku gega, swihlambanyisi, swigego Mapeletelo na</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U vutisa swivutiso ku kuma mahungu • U yingisela na ku angula hi ndlela leyi faneleke • U hlamula swivutiso swa nomo • U yelanisa eka ntokoto wa yena <p>(Xikambelantwisiso xo yingisela)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ku bvumba ku suka eka vito ra xitshuriwa na swifaniso • U tirhisa maqhingha yo hlaya, xik. u hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokoxoko byo karhi, a hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela • U hlaya swipfuno swo koma leswi kandziyisiweke • U kuma mahungu ku suka eka swipfuno swo hambanahambana • U hlawula timhaka leti faneleke • U kombisa swikongomelo swo hambana swa switshuriwa • U kombisa no kanela nkoka eka switshuriwa <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tibuku / switshuriwa leswi a swi hlayiweke 	<ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku tumbuluxa tindzimana leti khomaneke (2 wa tindzimana) • U tumbuluxa swipfuno swo voniwa swo andlala • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito 	<p>mahikahatelo: Maletere lamakulu na lamatsongo, hiko, hefemulo</p>
GIREDI YA 4 KOTARA YA 3				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI

<p>VHIKI RA 5 – 6</p>	<p>U yingisela xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U tsakela no angula eka nkucetelo lowu endliwaka hi mpfumawulo wa xitlhokovetselo • U kanela hungunkulu • U ri yelanisa na ntokoto wa yena • U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino no nyika vonelo hi nkucetelo wa swona eka muyingiseri • U humesa matitwelo ya yena lama vangiwaka hi xitlhokovetselo • U kombisa moya lowu nga eka xitlhokovetselo <p>(Xikambelantwisiso xo yingisela)</p>	<p>U hlaya xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya: • ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka • U hlamusela no xopaxopa angulo wa ntlhaveko eka switshuriwa • U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo, mbuyelelo wa mimpfumawulo yo fana, maencisi na nkucetelo wa swona • U kombisa no hlamusela swifananisi na swigego • U tirhisa dikixinari ku kambela tinhlamuselo ta marito <p>(Xikambelantwisiso xo hlaya)</p>	<p>U tsala xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U tirhisa ririmi hi ku anakanya na vutumbuluxi • U tirhisa mbuyelelo wa mimpfumawulo yo fana: Mbuyelelo wa mimpfumawulo ya switwari, mbuyelelo wa mimpfumawulo ya switatisi • U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana • U tirhisa ririmi ro gega, xik. swifananisi, swigego • U tirhisa ncino na ku yelana ka mimpfumawulo loku faneleke <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe wa miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • Ku pfluxeta • Ku hlela 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: switatimende, swivulwan'we</p> <p>Nhlamuselo ya marito: Vumunhuhati, mbuyelelo wa mimpfumawulo leyi fanaka, swifananisi, swigego, ncino ku yelana ka mimpfumawulo,</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku tirhisa dikixinari, minkomiso ya marito, ku tsema marito hi mfanelo</p>
------------------------------	---	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlerisisa • U tsala mpfapfarhuto wo hetelela • U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke no hlayeka <p>U tsala Xitlhokovetselo</p>	
<p>NTIRHO WA MAFUNDZA WA 6</p> <p>SWANOMO [Ntsengo 20 wa timaraka]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbulavulo wa xijumana KUMBE • Xikambelantwisiso xo yingisela <p>(lowu nga endliwa eka kotara yoleyo)</p>				
GIREDI YA 4 KOTARA YA 3				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 7 – 8	<p>U yingisela ntlangu wa le ka xiyanamoya, thelevhixini, kumbe xitshuriwa lexi tsariweke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: • ku bvumba ku suka eka vito ra ntlangu • U rungula xivono xa ntlangu nakambe hi ndzandzelelano • U vula swimunhuhata hi ndlela yo lulama 	<p>U hlaya ntlangu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito ra ntlangu • U tirhisa maqhinga yo hlaya • U hlamusela swimunhuhata, mhakankulu na mbangu 	<p>U tsala n'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula swimunhuhata leswi faneleke • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U lulamisa mbulavurisano hi ndlela leyi lulameke • U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mavitinkatsano, rhavi ra xitlhelelo, minsinya Xiyimo xa</p> <p>ntirho wa xivulwa: xitwananisi xa nhlokohaka Mapeletelo na mahikahatelo: tihiko, tihefemulo, hikombirhi, hikwana, mimfungho ya xivutiso</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U yingisela eka vuxokoxoko byo karhi • U tirhisa vuxokoxoko hi nkhaqato • U humesa miehleketo na matiwelo ya yena hi xitshuriwa • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke xa ririmi <p>(Xikambelantwisiso xo yingisela)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U humesa matitwelo lama vangiwaka hi xitshuriwa • U tirhisa dikixinari ku kambela tinhlamuselo ta marito <p>(Xikambelantwisiso xo hlaya)</p> <p>U angula eka switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahatelo na ntsalngano lowu faneleke exikarhi ka tindzimana • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpfapfarhuta, • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • Ku andlala <p>(Tsala n'wanguano)</p>	
--	---	---	---	--

NTIRHO WA MAFUNDZA WA 7

KU ANGULA EKA SWITSHURIWA: XIKAMBELWANA: [Ntsengo: 40 wa timaraka]

- Xikambelantwisiso xa xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)
- Xikambelantwisiso xa Tsalwa ro voniwa (10 wa timaraka)
- Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka)
- Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka Mbangu (10 wa timaraka)

GIREDI YA 4 KOTARA YA 4

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>VHIKI RA 1 – 2</p>	<p>U yingisela ku hlayiwa ka atikili ya phephahungu / magazini</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingiselela vuxokoxoko byo karhi • U kombisa hungunkulu • U yelanisa na vutomi bya yena • U kanela mongo na vuxokoxoko byo karhi • U kanela hi nkoka wa swa vanhu, mahanyelo, na swa ndhavuko eka xitshuriwa 	<p>U hlaya atikili ya phephahungu / magazini leyi kombaka timhaka ta swa vanhu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya, • U kumbetela swivangelo swa swiendlo eka xitori • U hlamusela swivangelo na switandzhaku eka xitori • U humesa matitwelo hi xitshuriwa a nyika swivangelo • U kanela hi mikoka leyi nga eka xitshuriwa • U hlamusela hi ku hlawula ka marito na vufananisi 	<p>U tsala atikili ya phephahungu / magazini hi mhaka ya swa vanhu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa vundzeni lebyi faneleke vahlayi na xikongomelo xa xitshuriwa • U tirhisa rimba • U tirhisa ririmi hi ku anakanya, ngopfungoppfu ntivomarito wo hambanahambana • U hlanganisa swivulwa swi ya eka ndzimana leyi khomaneka hi ku tirhisa masivi, mahlanganisi, na mahikahatelo lawa ya lulameke • U hlanganisa tindzimana hi ku tirhisa mahlanganisi na swivulwana • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lawa ya lulameke • U tirhisa mikarhi ya maendli yo hamabnahambana hi ndlela leyi fanaka • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mahlanganisi, mapfuneta maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nhlokomhaka, xiendliwa, xitwananisi xa nhlokomhaka, mikarhi ya maendli</p> <p>Nhlamuselo ya marito: vamavizweni na maritofularha</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku tirhisa dikixinari, ku landzelana ka marito, avanyiso wa marito</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • U lemuka xivumbeko, ririmi leri tirhisiwaka, xikongomelo na vayingiseri va xitori • U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu humaka eka xitshuriwa lexi a xi hlayeke • U tirhisa dikixinari <p>U ehleketa hi switshuriwa, leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tibuku / switshuriwa leswi a swi hlayeke 	<p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • ku mpfapfarhuta • ku pfluxeta • ku hlela • ku hlerisisa • na ku andlala 	
GIREDI YA 4 KOTARA YA 4				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 3 – 4	<p>U yingisela switori swo koma Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingisela no yelanisa na ntokoto wa yena • U kombisa vuxokoxoko byo karhi • U tshama eka nhlokomhaka • U kombisa kungu, mbangu, na swimunhuhatwa 	<p>U hlaya switori swo koma Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: U bvumba ku suka eka vito ra xitori na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya: ku hlaya hi ku hatlisa ku lava ku kuma vuxokoxoko byo angarhela na ku hlaya hi ku hatlisa ku lava ku kuma vuxokoxoko byo karhi 	<p>U tsala papila ra xinghana / vuxokoxoko lebyi tsariwaka eka dayari</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U hlawula vundzeni lebyifaneleke nhlokomhaka • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku vumba tindzimana leti khomaneke 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri ya ndhawu, mikarhi ya maendli, mahlanganisi, masivi (kongomisa eka minongoti leyi dyondzisiweke) Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: xivulwanahava na xivulwananandza Mapeletelo na mahikahatelo: maletere lamakulu, tihiko, tihefemulo, ku avanyisa marito</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U hlamula swivutiso swa nomo swo huma eka xitori • U rungula xitori nakambe <p>U teka xiave eka nkanerisano wa ntlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nyiketana na van'wana ku vulavula • U tshama eka nhlokomhaka • U vutisa swivutiso leswi faneleke • U tshama eka nkanerisano • U angula eka miehleketo ya van'wana hi ntwele na nhlonipho • U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke 	<ul style="list-style-type: none"> • U kombisa no nyika mavonelo hi kungu, mbangu na swimunhuhatwa • U nyika xivangelo xa swiendlo swa swimunhuhatwa • U twisisa ntivomarito • U kombisa no kaanela hi mhakankulu • U kombisa no kanaela minkoka leyi nga eka xitshuriwa • U kanaela hi ntivomarito mantshwa lowu humaka eka xitshuriwa lexi hlayiweke • U tirhisa dikixinari <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rungula xitori kumbe timhakankulu nakambe hi swivulwa swi 3 ku fika eka 5 • U humesela angulo wa ntlhaveko eka switshuriwa leswi hlayiweke. 	<ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa mahlanganisi na swivulwana ku hlanganisa tindzimana • U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahatelo na ntsalngano lowu faneleke exikarhi ka tindzimana • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • U pfuxeta leswi tsariweke • U wa swi hlerisisa • U tsala mpfapfarhuto wo hetelela • U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke, hlayekaka lowu nga na mavangwa lawa ya lulameke exikarhi ka tindzimana. 	
GIREDI YA 4 KOTARA YA 4				

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 5 – 6	<p>U yingisela swinavetiso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U hlamusela na ku kana mahungu ku katsa na minkoka leyi nga eka xitshuriwa • U kana hi xivumbeko, matirhisele ya ririmi, xikongomelo na vayingiseri va xitshuriwa <p>U teka xiave eka nkanerisano wa ntlawa hi timhaka ta swa vanhu mayelano na swinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kana hi minkonka ya swavanhu • U vutisa swivutiso leswi fanelaka a tirhisa swivumbeko leswi lavekaka swa swivutiso, xik, I mani, i yini, rini, njhani, hikokwalaho ka yini 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu, xik. xinavetiso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlamusela no kana hungu ku katsa nkoka eka xitshuriwa • U kana xivumbeko, xikongomelo na vahlayi va xitshuriwa • U kana matirhisele ya ririmi ku katsa na ririmi ra nsusumeto no onga na matirhisa ririmi eka swatimali • U vutisa swivutiso leswi faneleke swa nkoka a tirhisa swivumbeko leswi faneleke swa swivutiso, xik, i mani, i yini, njhani, rini, hikokwalaho ka yini • U kombisa no kana hi ririmi rovoyamela tlhelo • U kana tithekiniki to dirowa ku fana na muhlovo, xivumbeko, mahlawulelo ya swifaniso, sw na sw na hilaha swi kucetelaka hungu leri hundzisiwaka 	<p>U tsala xinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa vundzeni lebyi faneleke xikongomelo na vahlayi • U tirhisa swo voniwa na vuandlalo lebyi faneleke xikongomelo • U tirhisa ntivoririmi, ntivomarito lowu faneleke • U tirhisa ririmi hi vutumbulixi • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • U pfuxeta leswi tsariweke • U wa swi hlela • U wa swi hlerisisa • U tsala mpfapfarhuto wo hetelela 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Mahlawuri, maengeteri Mapeletelo na mahikahatelo: Mfungo wa rihlamari, tihiko, maletere lamakulu,</p>

		<p>U ehleketa hi switshuriwa, leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa angulo wa ntlhaveko eka switshuriwa leswi hlayiweke 	<ul style="list-style-type: none"> • U andlala leswi a swi tsaleke 	
<p>NTIRHO WA MAFUNDZA WA 8: PAPILA RA 3</p> <p>KU TSALA [NTSENGO 30 wa timaraka]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitshuriwa xa switsalwambiko (10 wa timaraka) NA • Xitshuriwa xa switsalwana: Xitsalwana xa ndzungulo /xa nhlamuselo (20 wa timaraka) 3 wa tindzimana 				
<p>GIREDI YA 4 KOTARA YA 4</p>				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 7 – 8	<p>U yingisela n'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingisela no yelanisa na ntokokoto wa yena • U kombisa vuxokoxoko byo karhi • U tshama eka nhlokomhaka <p>U teka xiave eka minkanerisano ya ntlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nyiketana na van'wana ku vulavula • U tshama emhakeni 	<p>U hlaya ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka ntlangu na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya: ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela na ku hlaya hi xihatla ku kuma vuxokoxoko byo kongomisa • U kombisa no nyika mavonelo hi kungu • U nyika swivangelo swa swiendleko • U twisisa ntivomarito 	<p>U tsala mpfapfarhuto wa ximunhuhata</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ehleketa hi vumunhuhati • U tirhisa marito yo hlamusela ku pimmanisa swimunhuhata • U kunguhata a mpfapfarhuta no peperha leswi tsariweke a kongomisa eka ku antswisa mapeletelo, mikarhi ya maendli, no hlanganisa swivulwa swi endla tindzimana leti khomaneke 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Xivulwahosi, xivulwanandza mahlawuri, maengeteri</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Mfungo wa rihamari, tihiko, maletere lamakulu,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U vutisa swivutiso leswi faneleke • U tshama eka nkanerisano • U angula eka mianakanyo ya van'wana hi ntwele na nhlonipho • U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke 	<ul style="list-style-type: none"> • U kombisa hungunkulu na mahungu yo seketela • U kombisa no kanela mikoka leyi nga eka switshuriwa • U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu nga eka xitshuriwa. • U tirhisa dikixinari U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe • U rungula xitori kumbe timhakankulu nakambe hi swivulwa swi 3 ku fika eka 5 • U humesa matitwelo ya nthaveko eka switshuriwa leswi a swi hlayeke 	<ul style="list-style-type: none"> • U komba ku twisisa mbangu, kungu, swimunhuhatwa, ntlimbo na nkongomelo • U tirhisa mikarhi ya maendli hi ndlela leyi lulameke <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • U pfuxeta leswi tsariweke • U wa swi hlela • U wa swi hlerisisa • U andlala mpfapfarhuto wo hetelela 	
--	---	--	--	--

GIREDI YA 4 KOTARA YA 4

MAPAPILA YA XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE

<p>NTIRHO WA MAFUNDZA WA 9</p> <p>PAPILA RA 1</p> <p>SWANOMO: [NTSENGO 20 wa timaraka]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbulavulo wa xijumana KUMBE xikambelantwisiso xo yingisela • Lowu nga endliwa eka kotara yoleyo 	<p>NTIRHO WA MAFUNDZA WA 10</p> <p>PAPILA RA 2</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA: [NTSENGO 40 wa timaraka]</p> <p>Tiawara ti 2</p> <p>Xivutiso xa 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xikambelantwisiso xa xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)
--	--

<p>Ntirho wa 9 (Papila ra 1) swanomo swi vumbiwa hi kotara ya 4 ya timaraka ta swanomo ntsena</p>	<p>Xivutiso xa 2</p> <ul style="list-style-type: none">• Xikambelantwisiso xa Tsalwa ro voniwa (10 wa timaraka) <p>Xivutiso xa 3</p> <ul style="list-style-type: none">• Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) <p>Xivutiso xa 4</p> <ul style="list-style-type: none">• Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka Mbangu (10 wa timaraka) <p>Tafula ro komba minkarhi eka masiku ya ku tsala xikambelo</p>
---	---